



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Bible Ka Den Fa Mmaborɔhunu Ho? — Fapem No · KJV Kyerɛwsem a Strong Nkontabuo Ka Ho

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Mmaborɔhunu — Bible Nkyerɛkyere A Eye Fapem

ASEM A EFATA ANIMU

Mmaborɔhunu nka tee nkate mu nkutoo; eye adeye. Wɔ tete kasa mu no, efa nsemfua mmieniu. Edikan ye chesed (H2617, mmaborɔhunu): mmaborɔhunu a efi apam mu ba — ayamye a wɔde bɔhye akyekyere, a ekora gyidie so. Efata a eto so mmieniu ye racham (H7356, mmaborɔhunu a emu do): do a emu do a efi okese ho sian ko abrantewa ho, senea agya ye ne ba. Mmabor

NSEM NKATA MMIENSA A NHWEHWEMU YI BEYI ANO:

1. Nsemfua abien a efa mmaborɔhunu ho a wɔde di dwuma kan kasa mu no ye den, na eben ma mmaborɔhunu ye adeye na enye nkate nko ara?
2. Mmaborɔhunu ben Onyankopɔn hwehwe se yeda no adi, na saa mmaborɔhunu no fi hena?
3. Den ne Onyankopɔn mmaborɔhunu botae, na ekwan ben so na etena ho daa daa?

HELAFO NSEMFITIASSEM TITIRIW

“mmaborɔhunu” — **G1656 eleos** — mmaborɔhunu, ayamhyehye; ayamye a ese se wɔda no adi wɔ abusuabo mu

Bere a wɔgye nkwa ye bere a mmaborɔhunu wom — Onyankopɔn nkwagye adeye a ewɔ Kristo mu

“ye mmaborɔhunu” — **G1653 eleeo** — pehunu, ayamhyehye, ayamhyehye ma obi se obi su wɔ okwan so — *hu me mmabo — ne mmaborɔhunu a wɔye obi (Samariani papa no)*

“mmaborɔhunufɔɔ” — **G1655 eleemon** — mmaborɔhunufɔɔ, a ahummaborɔ ahye no ma Nhyira ne ahummabɔfoɔ, na wɔbenya ahummabo; ɔsɔfopanin a ɔwɔ ahummabo

“Ayamye” — **G1654 eleemosyne** — Mmaborɔhunu a wɔda no adi wɔ ɔye mu, akyede a wɔde ma ohiafo Mmaborɔhunu a efa nsa adwuma ho — *ɔyamye, Dorka nnwuma pa*

HEBREW NSEMFUA

“mm̃bor̃hunu” — **H2617 chesed** — Apam mu ad̃eye; ad̃eye a eỹe nokware, eỹe pintinn.

mm̃bor̃hunu a efi apam mu — adeye bi, a nokwaredi ne nokware ka ho, a w̃akora no ama daadaa

“mm̃bor̃hunu benben” — **H7356 racham** — mm̃bor̃hunu; saa asemfua no ara na w̃taa de kyere
EYAM

Ɔɔ a emu ɔ a esen fi ɔkese mu kɔ ɔketewa mu — mma-mu-ɔ, na entwa da.

ANIMUDUA A EHYE ASE

Tito 3:5 ɔgyee yen nkwa. Enye nnwuma pa bi a yeaye enti, na mmom, ɔnam n’ahumm̃bor̃ mu ahohoro yen ho, agye yen nkwa, ama Honhom Kronkron no awo yen foforo ama yen nkwa foforo.

[G1656 eleos ■]

ENSE TRENEE NNWUMA A YEAYE NTI → ƆNAM N’AD̃JM SO GYEE YEN NKWA.

(M’ankasa m’adwene — nsem yi ne adesua no nyinaa botae: mm̃bor̃hunu gye nkwa. Wontua no mma onipa wɔ ne nnwuma ho; wɔda no adi kyere no efise Onyankop̃n ye mm̃bor̃hunufo. Na mm̃bor̃hunu no nye asem bi keke — egye nkwa denam awosakra foforo, nsu ne Honhom no ho.)

I. MMOBOM YE ADEYE — DEE ONYANKOP̃N HWEHWE W̃HYEN

A. Mateo 9:13 Ɔsane kaa bio se, “Monk̃hwehwe yei ase wɔ Atwere Kronkron no mu. Wɔatwere se, ‘Enye mo af̃dee ne ayeỹdee na mep̃e, na mmom, ahumm̃bor̃.’ Mammefre teneneefo, na mmom, mebefree nneb̃neyefo se w̃nsakra mmra Onyankop̃n nkyen.” **[G1656 eleos ■]**

MEHU MMOB̃, NA MENNYE AF̃REB̃ → MEBA SE MEREFRE NNEB̃NEYEFO ASE ANIBRE.

(M’ankasa m’adwene — Onyankop̃n p̃e se obenya mm̃bor̃hunu sen se wɔde akyede beto af̃remuka so. Mm̃bor̃hunu nye nkate a etoto koma mu; eỹe ade a w̃ye ma obi foforo.)

B. Luka 10:37 Mmaranimfo no buaa se, “Dee ɔhunuu opiraf̃o no mm̃b̃ no.” Yesu ka kyeree no se, “Wo nso, kɔ na k̃ye saa ara.” **[G1656 eleos ■]**

ONYAME A ODII NO MMOB̃ NO → Kɔ, NA WO NSO YE SAA.

(Me nsusuwii ankasa — nnipa baasa a wotwaam no mu, ɔbaako p̃e ne ɔỹnko, na ɔno ne obi a ɔye mm̃bor̃hunu adeye no. Mm̃bor̃hunu nam nsa so da ne ho adi — kɔ, na k̃ye saa ara.)

C. Mateo 18:33 ense wo se wo nso wohunu wo ỹnko mm̃b̃ sedee mehunu wo mm̃b̃ no anaa?

[G1653 eleo ■] [G1653 eleo ■]

ANKA ENSE SE WO NSO WUHU MMOB̃ → SENE ME NSO MIHUU WO MMOB̃ NO.

(M’ankasa m’adwene — mm̃bor̃hunu a Onyankop̃n hwehwe fi me hɔ no gyina mm̃bor̃hunu a odi kan yi kyeree me no so. Ɔde me b̃ne pii firii me; eno nti ese se mede frii. Me mm̃bor̃hunu nyinaa ye mm̃bor̃hunu a eỹe mmuae.)

D. Yakobo 2:13 Efiri se, obi a wanhunu mm̃b̃ no, Onyankop̃n atemm̃uo mu no, w̃renhunu no mm̃b̃. Nanso atemm̃uo mu mpo no, Onyankop̃n hunu mm̃b̃. **[G1656 eleos ■]**

MMOB̃ A W̃ANHUNU → ATEMM̃UO A MMOB̃ NNI MU + MMOB̃ DI ATEMM̃UO SO NKONIM.

E. Mateo 5:7 Nhyira ne w̃n a w̃hunu mm̃b̃, na w̃n na Onyankop̃n behunu w̃n mm̃b̃.

[G1653 eleo ■] [G1655 eleemon ■]

NHYIRA NE W̃N A W̃HUNU MMOB̃ → NA W̃N NA ONYANKOP̃N BEHUNU W̃N MMOB̃.

(Me nsusuwii ankasa — mm̃bor̃hunu a mekyere ne mm̃bor̃hunu a menya no bɔ mu. Fa ma, na w̃besan ama wo bio: mm̃bor̃hunu, anaase atemm̃u a mm̃bor̃hunu nka ho. Na eyinom nyinaa fi Onyankop̃n hɔ kan ba — anuonyam no ye ne dea ne Kristo dea, enye me dea.)

II. ONYANKOP̃N ADOM A EGYE NKWA W̃ KRISTO MU

A. Efesof̃o 2:4 Nanso, esiane n’ad̃ye a ed̃ɔso ma yen enti, Onyankop̃n a n’ahumm̃bor̃ ɔɔso no

[G1656 eleos ■] (5) maa yen nkwa wɔ Kristo mu, wɔ ebere a anka yeawuwu wɔ amumuye mu mpo;

adom enti na wɔagye mo nkwa.

NYANKOPƆN A ƆYE ADƆE PII WƆ NE MU → WƆ NEA ƆDE YEN NE KRISTO ABƆ MU ANYA NKWA → EYE ADOM SO NA WƆAGYE MO NKWA.

B. 1 Petro 1:3 Momma yenna Onyankopɔn a ɔye yen Awurade Yesu Kristo Agya no ase. Esiane n’ahummɔboro dodoɔ enti, ɔnam nyane a ɔnyanee Yesu Kristo firii owuo mu no so ama yen nkwa foforo. Yei ma yenya anidasoɔ a atim **[G1656 eleos ■]**

SENEA NE AHUMMƆBƆ KESE TE → WAWO YEN BIO AMA ANIDASO A ETE ASE.

C. Hebrifoɔ 2:17 Yei kyere se, ekwan biara so no, ese se ɔye se ne nuanom sedee ebeye a, ɔbeye wɔn nokwafoɔ ne mmɔborɔhunufoɔ Ɔsɔfopanin wɔ Onyankopɔn anim, na enam so ma wɔde nnipa bɔne akye wɔn. **[G1655 eleemon ■]**

ƆSƆFOPANYIN A ƆWƆ MMƆBƆRHUNU NE NOKWAREDI → SE ƆBEYE MPATA MA NNIPA NO BƆNE.

(M'ankasa nsusuwii — Kristo ammra ansa na mmɔborɔhunu wɔ hɔ, nanso na ennwiee koraa. Nokware mmɔborɔhunu no, wɔda no adi wɔ ne mu akyiri yi: ɔsɔfopanyin a ɔwɔ ahummɔbɔ, a ɔde nkurɔfo no bɔne ba na ama wɔne Onyankopɔn aye baako. Nkwagye bere no ye mmɔborɔhunu bere.)

III. SU FRE A EDE MMƆBƆRHUNU

A. Marko 10:47 Eberɛ a Bartimeo tee se Yesu Nasareni na ɔretwam no, ɔhyee aseɛ teateaam se, “Dawid Ba Yesu, hunu me mmɔbɔ!” **[G1653 eleeo ■] [G1653 eleeo ■]** (48) Nnipa no bi teateaam se, “Mua w’ano!” Nanso ɔkɔɔ so teateaam denden se, “Dawid ba, hunu me mmɔbɔ!”

YESU, DAWID BA, HU ME MMƆBƆ → ƆTEAM FREN FREN NO KESE.

(Me nsusuwii ankasa — wobetumi de din asu mmɔborɔhunu. Dodow a wɔka kyeree no se ommua n'ano no, saa ara na ɔkɔɔ so team; na mmɔborɔhunu no antwa ne so. Mmɔborɔhunu ye ade a wɔhwe kwan na wɔn ani da so, enye ade a wɔka se wɔde ka no — nanso egye wɔn a wosu no so.)

IV. MMOBORƆRHUNU A ƆDE NSA YE ADWUMA — ƆKYEDE A EFA ASƆRE MU

A. Luka 11:41 Monye ahiafoɔ adɔee na biribiara ho bete ama mo. **[G1654 eleemosyne ■]**

MFA MMOA FIRI NNEEMA A MOWƆ MU → NNEEMA NYINAA HO TETE MA MO.

B. Asomafoɔ 9:36 Na ɔbaa ogyedini bi te Yopa a ne din de Tabita a ne nkyereaseɛ ne Dorka a aseɛ ne ɔwansane. Saa ɔbaa yi de n’adagyee nyinaa yee papa, boaa ahiafoɔ. **[G1654 eleemosyne ■]**

SAA ƆBAA YI DE N’ADAGYEE NYINAA YEE PAPA, BOAA AHIAFOƆ.

(Me nsusuwii ankasa — Apam Foforo mu no, akyede no fi mfitiase san kɔ asɔre no mu, na efi asɔre no mu san kɔ anuanom no nkyen, na afei ekosi wɔn a wɔwɔ akyi no nkyen. Enti wɔhwe nea ehia no so wɔ nhyehyee pa mu, na wɔmma akyede no nnan hunu anaase onipa baako pe apede.)

V. MMORA A EFIRI APAM MU BA — LOT, NE YAKOB

A. 1 Mose (Gyenesi) 19:19 Mo akoo anya mo anim adom, na moaye me adɔee kesee de agye me nkwa. Nanso, me dee, merentumi nnwane nko mmepɔ no so, efiri se, mesuro se anhwɛ a, saa amanehunu yi beto me, ama mawu. **[H2617 chesed ■]**

WOAMAA W’ADƆE SO → A WODAA NO ADI SE WUGYE ME NKWA.

(Me nsusuwii ankasa — Onyankopɔn mmɔborɔhunu de onipa beko akyiri senea ɔpe se ɔkɔ, na ebetena ne nkyen kosi se ebema no agye Onyankopɔn dɔ ne ne hwe a ɔwɔ ma no adi nokware koraa. Lot annye ntom se ɔbeforo bepɔw no so; nipa a ɔye ɔhonam nipa no ntumi ntena ase a kurow nka ho.)

B. 1 Mose (Gyenesi) 19:29 Eberɛ a Onyankopɔn sɛee nkuro a ewɔ asase tamaa no so no, Onyankopɔn kaee Abraham, na ɔyii Lot firii ɔsɛe a ebɔa nkuro a na Lot te so no mu no.

NYANKOPƆN KAAE ABRAHAM → NA ƆYII LOT FII AMANSEE NO MU.

(Me nsusuwii — hye nsow aden nti a wogyae Lot: Onyankopɔn kaee Abraham. Mmɔborɔhunu a egyee Lot nkwa no fii apam a Onyankopɔn ne obi foforo yee mu. Apam mu mmɔborɔhunu du akyiri sen onipa a onya no.)

C. 1 Mose (Gyenesis) 32:10 W’adɔɛ a wode aye me ne nokore a woadi w’akoa no mu kakra bi mpo, mfata me. Eɔa a mefirii fie kɔtwaa Asubɔnten Yordan no, na me poma nko ara na ekura me, nanso enne, me na mekura ɛɔm ahodoɔ mmieniu yi. **[H2617 chesed ■]**

W’ADɔɛ A WODE AYE ME NE NOKORE A WOADI W’AKOA NO MU KAKRA BI MPO, MFATA ME.

(Me ankasa m’adwene — se onipa mfata ahummɔɔ no mu deɛ esua koraa no, eno ara ne adeɛ a ɛde aseda ba, efiri se ahummɔɔ ye akyedee, enye akatua. Deɛ efata onipa no mfa aseda mma; deɛ wode firi wɔn pe mu ma no de nkamfo ba.)

D. 1 Mose (Gyenesis) 32:12 Nanso, wo na woahye me bɔ se, ‘Nokore mu, mema woanya wo ho, na mama w’ase afɛɛ aye se mpoano anwea a wɔntumi nkan.’”

MEBEYE WO YIYE → MɔBEMA W’ASE DɔRE TE SE MPOA A EWɔ EPO HO.

(M’ankasa m’adwene — mmɔborɔhunu botae ne nkwagyeɛ, Onyankopɔn dɔ a ereye mu. Wogyee Yakob, na n’asefoɔ nso, wɔbegye wɔn bio; mmɔborɔhunu ye papa, na eye saa kɔsi awieɛ.)

VI. N’ADɔM Wɔ Hɔ DAADAA

A. Nnwom 136:1 Monna Awurade ase na ɔye. N’adɔɛ wɔ hɔ daa. **[H2617 chesed ■]**

MONNA AWURADE ASE NA ɔYE → N’ADɔɛ Wɔ Hɔ DAA.

B. Nnwom 136:4 ɔno nko ara na ɔye anwanwadeɛ akeseɛ. N’adɔɛ wɔ hɔ daa. **[H2617 chesed ■]**

ɔNO NKO ARA NA ɔYE ANWANWADEɛ AKESɛɛ → N’ADɔɛ Wɔ Hɔ DAA.

(M’ankasa m’adwene — asem baako no gu so sisi mprenu mprenu wɔ Dwom no nyinaa mu: n’adɔɛɛ wɔ hɔ daa. Anwonwadeɛ no, ɔsoro, owia ne ɔsrane, ɔkwan a wɔfaa so dii wɔn anim wɔ esere so no — ne nyinaa, wɔasi hɔ se emma yenkaɛ se n’adɔɛɛ nni awiei.)

C. Nnwom 136:23 ɔkaɛɛ yen, yen mmereye mu. N’adɔɛ wɔ hɔ daa. **[H2617 chesed ■]** (24) Na ɔgyee yen firii yen atamfoɔ nsam. N’adɔɛ wɔ hɔ daa. (25) ɔno na ɔma abɔdeɛ biara aduane. N’adɔɛ wɔ hɔ daa.

OKAɛɛ YEN Wɔ YEN ANIMGUASE MU + OGYEE YEN FIRII YEN ATAMFOɔ NSAM + ɔMA ɔHONAM NYINAA ADUANE → N’ADɔɛ Wɔ Hɔ DAA.

SEDE

Nnwom 136:26 Monna ɔsorosoro Onyankopɔn no ase. N’adɔɛ wɔ hɔ daa. **[H2617 chesed ■]**

MONNA ɔSOROSORO ONYANKOPɔN NO ASE → N’ADɔɛ Wɔ Hɔ DAA.

Efesofɔɔ 2:4 Nanso, esiane n’adɔɛ a ɛɔɔso ma yen enti, Onyankopɔn a n’ahummɔborɔ ɔɔso no **[G1656 eleos ■]** (5) maa yen nkwa wɔ Kristo mu, wɔ eberɛ a anka yeawuwu wɔ amumuye mu mpo; adom enti na wɔagye mo nkwa.

NYANKOPɔN A ɔYE ADɔɛ PII Wɔ NE MU → Wɔ NEA ɔDE YEN NE KRISTO ABɔ MU ANYA NKWA → EYE ADOM SO NA WɔAGYE MO NKWA.

(Me ankasa m’adwene — ka nhwehwemu no nyinaa ngu baabi baako: mmɔborɔhunu ye adeye, na efi Onyankopɔn hɔ. Eye nsemfua abien wɔ tete kasa mu — apam mu mmɔborɔhunu a ekɔ so di nokware, ne ɔɔɔ a emu dɔ na esian kɔ wɔn a wɔhwe ase no so. Onyankopɔn dii kan yii saa mmɔborɔhunu no adi, na ɔhwehwe se yeda no adi ma yen ho yen ho. Eyii Lot fii ogya no mu, na ekaɛɛ Yakob a ɔmfata mma ne mu kakraa bi mpo, na egu so wɔ Nnwom no mu nyinaa a ennwie da. Na ne nyinaa botae ne se ebegye nkwa: Onyankopɔn a ɔwɔ mmɔborɔhunu bebreɛ no ma yene Kristo nyaa nkwa bom. Ne mmɔborɔhunu wɔ hɔ daa daa, na ekɔ so kosi nkwagye mu.)

NSɔHWE NSEMMISA

1. Titus 3:5 — Enye nnwuma pa bi a yeaye enti, na mmom, ɔnam n’ahummɔborɔ mu:

- a) frɛɛ yen ma yennu yen ho
- b) agye yen nkwa
- c) wowoo yen bio

2. Mateo 9:13 — Mmom, ahummɔborɔ, na enye:

- a) atemmu

sacrifice (afɔdeɛ)

c) osoadeɛ

3. Mateo 5:7 — Nhyira ne wɔn a wɔhunu mmɔbɔ: na wɔn na:

a) benya mmɔbɔhunu

b) obehu Onyankopɔn

c) wɔakyekye ne were

4. Efesofɔ 2:4 — Nanso, ɛsiane n'adɔye a ɛdɔɔso ma yen enti, Onyankopɔn a n'ahummɔbɔɔ dɔɔso no, wayɛ:

(a) ɔnam nnwuma so gyee yen nkwa

b) wɔawo yen bio ma yen nya anidaso a ɛte ase

a) yen ne Kristo bɔɔ mu maa yen nkwa

5. Genesis 32:10 — Memfata w'adɔɛ ne nokore a woadi w'akoa no mu kakra bi mpo:

a) mmɔborɔhunu, ne nokore nyinaa

(b) Awurade anwonwadwuma

c) Abraham nhyira

6. Genesis 19:29 — Eberɛ a Onyankopɔn sɛɛ nkuro a ɛwɔ asase tamaa no so no, Onyankopɔn kaeɛ Abraham, na:

a) yii Lot firii ɔsɛɛ no mu

(b) ɔyaɛ Soar kuropɔn no

c) yɛ mmɔborɔhunu wɔ tataw so

7. Nnwom 136:23 — ɔkaɛ yen, yen mmereye mu:

a) efi daapem

b) wɔ ne nnwuma nyinaa so

N'adɔɛ wɔ hɔ daa

NNWOMA HO NSEM: 1-b, 2-b, 3-a, 4-c, 5-a, 6-a, 7-c

DEBEA A ADESUA YI MU FA KWAN AHODOɔ SO KŎ

SENEA NSEMFUA NO HO HIA: TETE KASA NO Wɔ MMɔBORɔHUNU NSEMFUA ABIEN — CHESED (H2617, MMɔBORɔHUNU), APAM MU AYAMYE, NE RACHAM (H7356, AYAMHYEHYE), ɔɔɔ A ɛSIANE SI FAM; FOFORɔ KASA NO Wɔ MMIENSA — ELEOS (G1656, MMɔBORɔHUNU), MMɔBORɔHUNU A ɛYE ADEYE; ELEEO (G1653, HU MMɔBɔ), MMɔBORɔHUNU A WɔSU FRE NA WɔYE; NE ELEEMOSYNE (G1654, AYAMYEDEɛ), MMɔBORɔHUNU A ɛDE NSA MA.

SENEA APAM FOFORO NO BUE MU KESE: MMɔBORɔHUNU A WɔYE MAA LOT Wɔ ABRAHAM NTI (1 MOSE 19:29) NO, WɔABUE MU TETRETE Wɔ KRISTO MU — ONYANKOPɔN A NE MMɔBORɔHUNU ɔɔɔSO NO AMA YENE NO ANYAN Bɔɔ MU (EFESOFO 2:4-5). APAM MU MMɔBORɔHUNU BEYE NKWAGYE MMɔBORɔHUNU MAA OBIARA.

SENEA EYI FA YUDAFORɔ NE AMANAMANMUFORɔ HO: MMɔBORɔHUNU A WɔKAA NTAM DE MAA AGYANOM, NE MMɔBORɔHUNU A ONIFURAEFORɔ OSRAFORɔ BI A ɔWɔ ɔKWAN HO SUU FREE (MARK 10:47), YE MMɔBORɔHUNU BAAKO. ɛTENE Kɔ WɔN NYINAA A WɔBEGYE SO.

SENEA EYI FA WO HO: BRA SE ONIFURAEFORɔ NO — TEAM, NA MMA WɔMMUA W'ANO (MARKO 10:48); FA WO ARA WO NSA DA MMɔBORɔHUNU ADI (LUKA 10:37); NA DA ASE, ɛFIRI SE WONSE MMɔBORɔHUNU NO MU DEE ɛSUA KORAA (GENESIS 32:10).

→ NEA EYI KYERE MA DAA NYINAA: MMɔBORɔHUNU BOTAE NE NKWAGYE (TITUS 3:5), NA N'AHUMMɔBɔ Wɔ Hɔ DAA (NNWOM 136:26). ɛFIRII ADWUMA NO ASE, NA ɛRENNYAE ANSA NA WAWIE.

ASEM FOFORO: YOHANE ASUBɔ NO YE GUAN A WɔGUAN FII ABUFUW A EREBA NO MU Kɔɔ ONYANKOPɔN MMɔBORɔHUNU MU (MATEO 3:7; MARKO 1:4) — ɛNYE SE NSU NO NA EGYEE WɔN NKWA, NA MMOM ɛYE AHONIM PA MMUAE (1 PETRO 3:21); NA WONIM SE WɔFATA ATEMMUO, NANSO WɔHWEHWEE MMɔBORɔHUNU MMOM.

→ ADIYISEM A ɛBETUMI ABA: WɔHWE MMɔBORɔHUNU KWAN NA WɔN ANI DA SO, NA WɔMFA NO SE AKATUA — DEE WɔHWE KWAN NO GYINA ɔMAFO NO NSAM, NANSO AKATUA DEE, DEE OGYE NO NA ɔBEDI HO TUMI; ɛNO NTI MMɔBORɔHUNU YE AKYEDE DAA, NA AKYEDE DE ASED A BA, NA ASED A DE ANUONYAM NYINAA SAN KɔMA ONYANKOPɔN. (ME ANKASA M'ADWENE)

DEN NA ESE SE WOYE ANSA NA WɔAGYE WO NKWA?

Hwe Bible study a yede asem — "Den na Eɛ Mereyɛ Anasɛ Menyɛ na Wɔagye Me Nkwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Asante Twi Bible (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).